






Utiliser et lire un tableau de numération




N

| centaines <i>centaines</i> c  | dizaines <i>dizaines</i> d  | unités <i>unités</i> u  | |
|--|---|---|--|
| | | 5 | <p>5 unités = 5 u</p> $\begin{array}{r} \boxed{\text{ou}} \\ 5 \end{array}$ |
| | 4 | 6 | <p>4 dizaines 6 unités = 4 d 6 u</p> $\begin{array}{r} \boxed{\text{ou}} \\ 46 \text{ unités} = 46 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 40 + 6 = 46 \end{array}$ |
| 2 | 8 | 1 | <p>2 centaines 8 dizaines 1 unité = 2 c 8 d 1 u</p> $\begin{array}{r} \boxed{\text{ou}} \\ 28 \text{ dizaines } 1 \text{ unité} = 28 \text{ d } 1 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 281 \text{ unités} = 281 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 200 + 80 + 1 = 281 \end{array}$ |
| 7 | 0 | 3 | <p>7 centaines 3 unités = 7 c 3 u</p> $\begin{array}{r} \boxed{\text{ou}} \\ 70 \text{ dizaines } 3 \text{ unités} = 70 \text{ d } 3 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 703 \text{ unités} = 703 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 700 + 3 = 703 \end{array}$ |
| 4 | 9 | 0 | <p>4 centaines 9 dizaines = 4 c 9 d</p> $\begin{array}{r} \boxed{\text{ou}} \\ 49 \text{ dizaines} = 49 \text{ d} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 490 \text{ unités} = 490 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 400 + 90 = 490 \end{array}$ |



Utiliser et lire un tableau de numération

N

| centaines <i>centaines</i> c  | dizaines <i>dizaines</i> d  | unités <i>unités</i> u  |
|--|---|---|
| | | 5 |
| | 4 | 6 |
| 2 | 8 | 1 |
| 7 | 0 | 3 |
| 4 | 9 | 0 |

On peut lire :

$$5 \text{ unités} = 5 \text{ u}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{ou}} \\ 5 \end{array}$$

$$4 \text{ dizaines } 6 \text{ unités} = 4 \text{ d } 6 \text{ u}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{ou}} \\ 46 \text{ unités} = 46 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 40 + 6 = 46 \end{array}$$

$$2 \text{ centaines } 8 \text{ dizaines } 1 \text{ unité} = 2 \text{ c } 8 \text{ d } 1 \text{ u}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{ou}} \\ 28 \text{ dizaines } 1 \text{ unité} = 28 \text{ d } 1 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 281 \text{ unités} = 281 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 200 + 80 + 1 = 281 \end{array}$$

$$7 \text{ centaines } 3 \text{ unités} = 7 \text{ c } 3 \text{ u}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{ou}} \\ 70 \text{ dizaines } 3 \text{ unités} = 70 \text{ d } 3 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 703 \text{ unités} = 703 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 700 + 3 = 703 \end{array}$$

$$4 \text{ centaines } 9 \text{ dizaines} = 4 \text{ c } 9 \text{ d}$$

$$\begin{array}{c} \boxed{\text{ou}} \\ 49 \text{ dizaines} = 49 \text{ d} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 490 \text{ unités} = 490 \text{ u} \\ \boxed{\text{ou}} \\ 400 + 90 = 490 \end{array}$$